

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



**IRIDIUM
SPA**

ST. REGIS HOTELS & RESORTS



**IRIDIUM
SPA**

THE ST. REGIS LHASA RESORT
IS LOCATED ON
LHASA QIEN TUNGG
82 891 628 3847
STREGIS.COM/LHASA RESORT

RARE & REFINED

IRIDIUM SPA, A ST. REGIS HOTELS & RESORTS ENCLUSIVE,
invites you into a transcendental world where each moment
is crafted to provide a lasting impression. Discover a spectrum
of experiences where time is dedicated especially to you.

The St. Regis Lhasa Resort is the recipient of the 2013 BDKBBDX Award.

ARU DHARU, SAADIVAT ISLAND, BEIJING, FLORENCE, LHASA, MAURITIUS, OSAKA, SANYA YALONG BAY, SHENZHEN, TIANJIN

©2013 The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. All Rights Reserved. St. Regis and its logo are the trademarks of The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. or its affiliates.

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



+
TRIPLE
POINTS
FOR
EVERYONE
ON EVERYTHING
MARCH 14-24*
+

KATE SPADE NEW YORK
WHITE LEATHER PUMP
WITH SILVER CAP TOE,
ALSO IN NAVY/SILVER,
348.00. WOMEN'S SHOES.
SELECT STORES.



*BLACK
AND
white*
THE NEW GRAPHIC 60-'70'S

VIA SPIGA
WHITE LEATHER
HIGH-HEEL SANDAL,
ALSO IN ORANGE
AND BROWN, 235.00.
WOMEN'S SHOES.



STUART WEITZMAN
BLACK AND WHITE
LEATHER WEDGE
SANDAL, 425.00.
WOMEN'S SHOES.

Michele Faro

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



FORM & FUNCTION
MODERN HABERDASHERY

bloomingdales

BOLD NEW CLASSICS

BURBERRY - White cotton dress shirt, 185.00. // 508339. Black/gray check silk tie, 145.00. // 500278. Pebbled leather accessories, left to right: Orange highfold wallet, 295.00. // 506401. Orange key fob, 195.00. // 504460. Orange flat credit card case, 185.00. // 504771. Other colors available. d532. Select stores.

BLOOMINGDALES.COM 7

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department

DETAILS COUNT

THE MEN'S STORE AT BLOOMINGDALES • Reversible leather belts, \$5.00 each. Polished medium cuff links, from left: Tonal blue epoxy, vintage design and blue epoxy, \$0.00 a pair. Top to bottom: Money clips, \$5.00 each. Polished silver-tone notched-center tie clip, \$0.00. \$532-0233-0234, Select stores.

DO THE UNEXPECTED

ESCHAMP • Tail jacquard evening jacket, 1095.00. Light blue/white gingham cotton dress shirt, 296.00. Silk bow tie, 130.00. Black enamel cuff links, 125.00. Select stores.

12 1-800-431-9644 AT HIS SERVICE

BLOOMINGDALES.COM 17

GRAY MATTERS

MICHAEL KORS • Gray/burgundy stripe cotton dress shirt, 125.00. // 576360. Burgundy neat silk tie, 95.00. Burgundy plaid cotton dress shirt, 105.00. // 576359. Charcoal stripe silk tie, 95.00. Select stores.

THE MODERN LOAFER

GORDON ROUSH • Black leather penny loafers, 195.00. \$490. Select colors.

HAPPY SOCKS • Patterned and colorful socks, 12.00 pair. \$538. Select stores.

18 1-800-431-9644 AT HIS SERVICE

BLOOMINGDALES.COM 18

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



GREAT GO-TO'S

POLO RALPH LAUREN • Exclusively at Bloomingdale's. Lambwool/cashmere signature scarves in four colors, \$8.00 each. // 576353. Also, black/brown reversible leather belt with brass buckle, \$2.00. Medium brown smooth calfskin accessories, also in black: Flat credit card case, \$5.00. Billfold with pullout ID case, \$5.00. d531/d532/d533. Select stores.

BLOOMINGDALES.COM 21



THE NEW PRINTS

VALENTINO • Silk ties, made in Italy, \$25.00 each. // 553392. Select stores.

14 1-800-431-9644 AT HIS SERVICE



THE NEW BLUES

FRASER • Light blue/navy check cotton dress shirt, \$65.00. Gray/light blue stripe silk/linen tie, \$15.00.
DAVID DONAHUE • Left to right: Stainless steel cuff links with blue enamel center, \$5.00. Sterling silver/light blue enamel tie bar, \$5.00. Stainless steel/dark blue enamel sunburst cuff links, \$5.00. d534. Select stores.

4 1-800-431-9644 AT HIS SERVICE



BEST OF CLASS

BAILEY • Charcoal wool Fedora, also in black and almond, \$98.00. d531. Select stores.
COLE HAAN • Black leather top-zip briefcase, also in brown, \$98.00. d532. Select stores.

SHERWIN • Black/tan stripe automatic, open/close folding umbrella, also in light gray/green and dark gray/blue, \$2.00. d534. Select stores.
PARTOLANO • Heather brown/black/white cashmere gloves with leather piping, also in black/black and heather charcoal/black, \$15.00. d531. Select stores.

18 1-800-431-9644 AT HIS SERVICE

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department

POWER PURPLE
TED BAKER LONDON • Purple Bengal-stripe cotton dress shirt, 150.00. Gray/purple formal silk jacquard tie, 90.00. Matching cuff links, 90.00. Chocolate leather belt with enamel detail, 90.00. #926. Select stores.

STRAIGHT FROM LONDON
TURNBULL & ASSOCIATES • Black micro-foam/booth cotton dress shirt with white collar and French cuffs, 295.00. Black velvet bow tie, 115.00. Mother-of-pearl button cuff links, 300.00. Red umbrella, 195.00. Select stores.

BLOOMINGDALES.COM 11

It's not just suits and jeans that are getting all stretchy. Now even real leather dress shoes can twist, torque and twerk. Every pair here has the flexibility and pavement-pounding comfort of your favorite sneakers.

SIGEL COX

Blue Puma 200
 Dark Horse 230
 Tori 200
 The secret to all these shoes? Rubber soles that step back. Size 300

Ermenegildo Zegna 200
 Johnston & Murphy 275
 The Best Men's York 200
 #100 by Michael Kors
 When in New York go to get.com and shop these shoes

GO ON A BENDER

GO THE BODY ISSUE 107

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



TRUMP
HOTEL COLLECTION




TRUMP
HOTEL COLLECTION

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com


Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com


Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com


Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Clockwise from top right: Tod's satin, lizard and crystal-trimmed Diamond Lock Pochette (\$2,250). BeaValdes satin, agate, crystal and resin Venom 2.0 necklace (\$720). Manolo Blahnik satin boots with pleated overlay (\$3,095). Opposite: Anya Hindmarch satin clutch (\$395), Philip Crangi for Vera Wang braided crystal necklace (\$2,855). For shopping information, see page 231.

STYLING BY MICHELE FARO COURTESY MANOLO BLAHNIK

From top: Bruno Magli pleated-gather pump in purple satin (\$720). Christian Louboutin pleated satin Armadillo d'Orsay pumps (\$865). Opposite: from left, Givenchy by Riccardo Tisci leather Melancholia bag with gold-plated embellishments (\$2,115). Chanel python bag (\$4,195).

PROPS STYLED BY MICHELE FARO

Goody Bags—and Shoes, Too!

TAKE YOUR PICK OF THE LATEST, MOST LUMINOUS ACCESSORIES.

Photographs by Stephen Lewis
Produced by Heather Brucher Severs



A MÉLANGE OF METALLICS
From far left, top: Diane von Furstenberg leather Providence satchel (\$350). Michael Kors python Beverly clutch in pink (\$3,395). Alexandre Ingelmo lizard Camano 1 flats (\$395). Chanel calfskin bag (\$3,495). Michael Kors python Beverly clutch in green (\$3,395). Dree Kweil python Pochette clutch (\$3,195). Jimmy Choo Camisa clutch (\$1,695).
Styled by Michele Faro

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



174 TOWN & COUNTRY



SEXY SATINS
Clockwise from top:
Valentino peep-toe
pumps (\$595), Ralph
Lauren Collection
ankle-strap Alessia
heels (\$495), J. Crew
Martine heels
(\$240), Christian Dior
peep-toe platform
pumps (\$590), Valen-
tino ankle-strap
heels (\$710). Opposite,
from left: Giuseppe
Zanotti Design sandals
with rosette detail
(\$65), Christian
Louboutin peep-toe
sling-backs (\$795).



PRINTED MATTER
Lambertson Truex
crocodile Livingston bag
(\$12,000), Drive Van
Noten silk T-strap heels
(\$780). Opposite:
Balenciaga by Nicolas
Checquire leather-
and-cotton-twill Giant
Brief bag (\$1,595).



MARCH 2008 177

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



178 TOWN & COUNTRY


PRIMARY COLORS
Louis Vuitton patent-leather French Riviera heels (\$1,165). Roger Vivier satin-and-leather Monet-Flou bag with diamanté buckle (\$29,000). Opposite, clockwise from top: Pierre Hardy patent-leather sling-backs (\$670). Giuseppe Zanotti Design patent-leather sandals (\$551). Valentino patent-leather prep-toe pumps (\$595). For shopping information, see page 220.



Michele Faro


www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Pack Your Bags, Ladies!

Here's the beauty loot our editors are stuffing in their purses this season. Hmm: What will *you* carry?

Photographs by Daniel Lindh

IF YOU'RE FEELING GIRLY
Then carry: A striped (and sequined!) shoulder bag (and fill it with: Parisi! makeup: \$186 brushes (because you can always use more brushes), and sheer polishes to flash or match your purse—we endorse both.

Chocolate from top left: CHANEL bag, YSL eyeshadow palette, TOM FORD lipstick, \$40, ALEXIS makeup brushes, \$18 for set, SUE sunglasses, \$20, LANCOME lip gloss, \$22, TOKY BEUTIES nail polish, \$10, MISS SHIRI fragrance, \$22, ESSIE nail polish, \$8.20 each, PAUL & JOE hair, \$20. See *Glamour* [shopper](#) for more information.


20 [glamour.com](#)

21 [glamour.com](#)

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



IF YOU'RE FEELING EDDY
Then carry. An oversized clutch with hardware. And fill it with sultry perfume, a rich wine-colored lipstick, and smoky-eye essentials—the later the night, the sooner your eyes. Go for it!

Clutch: from top right: ALEXANDER WANG bag, \$690; MAC lipstick, \$16; L. ERICSSON USA bracelet, \$95; PHILIP Blingtop, \$10; SALLY HANSEN nail polish, \$8; SI PHORA COLLECTION brushes, \$25 for set; MARC ANGELO BEAUTY eye shadow palette, \$50; MAKE UP FOR EVER pigment, \$10; LORAC eyeliner, \$10; ELIZABETH AND JAMES fragrance, \$62; CELLAR1911 Blom cream, \$28; CRENEL eyeshadow, \$30. See Glamour Shopper for more information.



IF YOU'RE FEELING CLASSIC
Then carry. A bright structured bag. And fill it with Shimmer shadow (dab a bit on lids for a midday wake-up), a chic compact, and—always, always—a perfect red lipstick.

Clutch: from top left: LIPFICK QUEEN lipstick, \$10; SUEY TERRY notebook, \$100; BY KILLAN fragrance, \$115; COVERGIEL nail polish, \$12.99 each; SW SWISS toweels, \$10; SEBASTIAN creamline, \$11; MICHAEL MICHAEL KORS bag, \$186; GUERLAIN powder, \$16. See Glamour Shopper for more information.

REAL SIMPLE

LIFE MADE EASIER

MORE ENERGY NOW

the secret to boosting your metabolism

+
5 THINGS TO NEVER KEEP FROM YOUR PARTNER

THE BEST DRY-SKIN CREAMS

BREAKUP RECOVERY 101

HARD-TO-KILL HOUSEPLANTS

HEARTY, HEALTHY WINTER SOUPS


WORKING FROM HOME: IS IT WORTH IT?

FEBRUARY 2015

Michele Faro


www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

Art Department



TIME TO TOSS **THE MEDS?**




THE BEST DEFENSE AGAINST COLDS AND FLU
MAY BE TO TAKE A SUGAR PILL
AND LET POSITIVE THINKING DO THE REST

118 | WWW.ELFING.COM

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



ONE GROUP KNOWINGLY
TOOK SUGAR PILLS; THE OTHER
TOOK NOTHING AT ALL.
THE RESULTS IN THE SUGAR
GROUP WERE AS GOOD
AS THOSE OF THE
MOST EFFECTIVE DRUGS
EVER TESTED.

WHOLELIVING.COM | 121



HEALTHY
NEWS and STRATEGIES
for your WELL-BEING
LIVING

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department

PLAY ON YOUR DAY

WANT TO HAVE A BLAST—AND SMASH STRESS—ON YOUR WEDDING DAY? JOIN THE NEW WAVE OF BRIDES WHO ARE PLAYING TENNIS, GOING FOR A RUN, OR SQUEEZING IN A SWIM BEFORE TYING THE KNOT. BRING YOUR BRIDESMAIDS, YOUR FAMILY, OR EVEN YOUR FUTURE HUSBAND ALONG FOR THE FUN!

by LOUISA THOMAS
photographs by KENJI TOMA

265



the realist

NEW USES FOR A
bobby pin



40 AUGUST 2013 | EW.COM

PHOTOGRAPH BY STEPHEN LEWIS | WRITTEN BY JULIA EDLSTEIN

the realist

UNCOMMON WISDOM FOR MODERN TIMES



PHOTOGRAPH BY STEPHEN LEWIS

AUGUST 2013 | EW.COM | 37

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department




Michele Faro

Art Department



Michele Faro

Art Department



SOME KILLERS LOVE COMPANY.
AND MANY HAVE A DARKLY DISCERNING
EYE FOR THE TYPE OF PERSON WHO CAN
BE RECRUITED AND GROOMED TO BECOME
AN ACCOMPLICE. THE ABILITY TO DETECT AND
TRAIL CO-CONSPIRATORS IS AN OFT
OVERLOOKED FACET OF THE CRIMINAL MIND.

PARTNERS

IN

CRIME



BY KATHERINE RAMSLAND
PHOTOGRAPH BY HENRY LEVITZKER

July/August 2014 Entertainment Weekly 57

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department

Money COVER STORY



MAKE YOUR MONEY LAST

BY AMANDA GENGLER, ANNE C. LEE, AND DONNA ROSATO
PHOTOGRAPH BY TRAVIS RATHBONE

AND LAST
(AND LAST)

THE ULTIMATE MEASURE OF FINANCIAL SUCCESS isn't a fat salary or a portfolio of hot stocks. It's having enough money to support the retirement you've dreamed of, no matter how long it takes. But after a financial crisis, real estate bubble, and the dawning realization that the go-go returns of the '80s and '90s were anomalies, that goal may feel out of reach. It isn't if you plan right. Making your money last is a lifelong pursuit that starts with saving steadily and ends with spending down thoughtfully—that's what this package will help you do. Plus, in the story that follows, you'll see how to invest for the marathon ahead.

60 CNNMONEY.COM APRIL 2012

STARTING OUT SMART PAGE 62
PRIME EARNING YEARS PAGE 64
RETIREMENT INCOME PAGE 68
PLUS INVEST FOR THE LONG RUN PAGE 70



TO KEEP YOUR PORTFOLIO POWERED UP FOR THE MARATHON OF RETIREMENT INVESTING, YOU NEED A STRONG, DIVERSIFIED CORE AND THE KNOW-HOW TO MAKE ADJUSTMENTS ALONG THE WAY.

BY CAROLYN BIGDA PHOTOGRAPH BY TRAVIS RATHBONE

INVEST FOR THE LONG RUN

CANDY PROVIDES A QUICK FIX. Coffee gives you a brief burst of energy. When it comes to putting together a retirement portfolio, though, you need to think along the lines of an athlete's power bar: something to get you through the long haul.

The race isn't always easy. No doubt you'll experience periods in which the market puts you to the test, whether in the form of raging bears like those of 2000 and 2008 or the jolting volatility that's come with the climb back from the financial crisis. "And we know that when investors make bad decisions," says Fran Kimiry, a principal in Vanguard's investment strategy group. What you need, then, is a long-term strategy that will help you stay the course and finish strong.

That starts with a diversified "core" of investments. From there, as you age, you'll make shifts that take into account your changing financial stamina. On the following pages you'll find model portfolios to carry you from your thirties to retirement, plus suggestions for investments—including low-cost funds from the MONEY 70. Want to exercise more muscle? Choose the "boost" option, which involves taking a bit more risk for the chance at more returns. Even without this extra pop, though, the strong core you'll find here will help you reach retirement a winner.

APRIL 2012 | CNNMONEY.COM 71

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Special Report

WHAT TO DO WITH

\$1,000 **\$10,000** **\$50,000** **NOW**

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Calikin handbag, Chanel, \$1,475, at select Chanel Boutiques nationwide. For details, see Shopping Guide.



Double bag, Prada, price upon request, call 800-977-1900.



Alligator bag, Rayon Lauren Collection, price upon request, at select Rayon Lauren stores. For details, see Shopping Guide.



Denim bag, Daria & Barbara, \$375, call 877-7009484. For details, see Shopping Guide. Photographed by Michele Faro for Art Department.

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



N is for seeing your breath and thinking, "Must be cold out here."

achieve new balance

www.newbalance.com
©2004 New Balance Athletic Shoe, Inc.

Proud sponsor of  The LaSalle Bank Chicago Marathon

The new women's NBX Dolce Top.
Biotherm™ fabric is warm and blocks the wind.
Reflective zipper locks down, so it doesn't bounce and dig into your neck.
Offset side seams prevent chafing.
Rear mesh pocket can hold gloves and a hat.
Zippered arm pocket can hold keys and lip balm.
Reflective logos help drivers see you when it's dark.
What weather?

achieve new balance

www.newbalance.com
©2004 New Balance Athletic Shoe, Inc.

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department

From the downtown labels you already LOVE to the European ateliers you need to know, our CAREFULLY CURATED handbag collection exemplifies SUPERLATIVE craftsmanship and CUTTING-EDGE design.

THE SHOWROOM



Meli Melo Medium tan leather satchel, also in taupe and black, \$755.



MELI MELO

"We had been following this label to include in the Showroom because of this coveted bag. Its convertibility and quality make it a key must-have in your wardrobe."



MELI MELO

A dream boutique for the HANDBAG OBSESSED, featuring MELI MELO, GOLDEN LANE and TIME'S ARROW. Consider it your SECRET SOURCE for the next it-bags.



ELIZABETH AND JAMES

LOEFFLER RANDAL

GOLDEN LANE

ENTER THE




RR.



TIME'S ARROW

SHOWROOM



TIME'S ARROW

"What sets these bags apart is that they have a very cool esthetic, but there's also practicality behind the designs, like the pockets and inserts that you can get to easily. It's such a chic-looking bag that fits all my needs."




Time's Arrow Truffle green suede and leather bag, \$725.

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com


Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com


Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



there

barely there®

THE NEW INVISIBLE LOOK™ COLLECTION.
NO RUFFLES. NO SEAMS. NO FUNNY SHAPES UNDER YOUR CLOTHES.
BARELYTHERE.COM



there

barely there®

THE NEW INVISIBLE LOOK™ COLLECTION.
NO BULGES. NO BUNCHES. NO FUNNY SHAPES UNDER YOUR CLOTHES.
BARELYTHERE.COM

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department




there

there

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department

EXPECT MORE. PAY LESS.



EXPECT MORE. PAY LESS.




Michele Faro

Art Department




Michele Faro

Art Department



Michele Faro

Art Department



Michele Faro

Art Department



long live **balance**

Flat Earth Veggie Crisps Nestle Pure Life Archer Farms Dried Fruit

Long live the things that make our lives more full of life. And a place where you can find them. We have aisles of choices to help your family feel good and be well. From food that's better for you to health and beauty aids to prescriptions to sporting goods, Target is where a happy body leads to a happy spirit. **long live happy**


EXPECT MORE. PAY LESS.

© 2012 Target Brands, Inc. All rights reserved. 10/12



long live **high spirits**

Ocean Spray 100% Cranberry Juice Centrum Cardio Multivitamins Superman Suit

Long live the things that make our lives more full of life. And a place where you can find them. We have aisles of choices to help your family feel good and be well. From food that's better for you to health and beauty aids to prescriptions to sporting goods, Target is where a happy body leads to a happy spirit. **long live happy**


EXPECT MORE. PAY LESS.

Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



long live weightlifting

Origin Calcium Starkist Tuna Extra Strength Tylenol

Long live the things that make our lives more full of life. And a place where you can find them. We have aisles of choices to help your family feel good and be well. From food that's better for you to health and beauty aids to prescriptions to sporting goods, Target is where a happy body leads to a happy spirit. **long live happy**

Target
Spend More. Save More.



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro


www.art-dept.com

Art Department




Michele Faro

Art Department



Michele Faro

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com

Art Department



Michele Faro

www.art-dept.com